DPS242 KT Father God's Kingdom Come

Key of D

ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད།

D
ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད།
A
ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་ཡོང་བར་ཤོག ༢
A
ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞི་བདེ།
D
ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་ཡོང་བར་ཤོག ༢

D
ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་བྱམས་པ།
A
ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་གནང་བར་ཤོག ༢
A
ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས།
D
ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་གནང་བར་ཤོག ༢

D
ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་རེ་བ།
A
ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་གནང་བར་ཤོག ༢
A
ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐར་པ།
D
ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་གནང་བར་ཤོག ༢

D
ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད།
A
ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་གནང་བར་ཤོག
A
ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་བྱམས་པ།
D
ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་གནང་བར་ཤོག
D
ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་གནང་བར་ཤོག ༣

English Translation

May Father God's kingdom
Come to Tibet.
May Father God's kingdom
Come to Tibet.
May Father God's peace
Come to Tibet.
May Father God's peace
Come to Tibet.

May Father God's love
Give to Tibet.
May Father God's love
Give to Tibet.
May Father God's grace
Give to Tibet.
May Father God's grace
Give to Tibet.

May Father God's hope
Give to Tibet.
May Father God's hope
Give to Tibet.
May Father God's salvation
Give to Tibet.
May Father God's salvation
Give to Tibet.

May Father God's kingdom
Be given to Tibet.
May Father God's love
Be given to Tibet.
Be given to Tibet.
Be given to Tibet.
Be given to Tibet.